

# SADRŽAJ

1.	PREDGOVOR.....	3
2.	MEHANIKA.....	4
	Fizika i njena podjela .....	4
	Metode fizičkog istraživanja .....	5
	Podjela fizičkih veličina, međunarodni sistem mjera.....	6
	Jedinica dužine .....	9
	Jedinica mase .....	11
	Jedinica za vrijeme .....	12
3.	KINEMATIKA.....	14
	Mehaničko kretanje, materijalna tačka, podjela mehanike .....	14
	Putanja, put i brzina .....	15
	Ubrzanje .....	20
	Podjela kretanja .....	21
	Uniformno (ravnomjerno) kretanje .....	25
	Jednako ubrzano kretanje .....	27
	Atvudova mašina .....	32
	Slobodan pad.....	35
	Slaganje kretanja .....	41
	Slaganje kretanja istog pravca.....	42
	Slaganje kretanja različitih pravaca .....	43
	Slaganje kretanja iste vrste.....	43
	Slaganje kretanja raznih vrsta.....	44
	Vertikalni hitac, hitac naniže .....	44
	Horizontalni hitac .....	46
	Kosi hitac .....	49
4.	DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE .....	54
	Sila .....	54
	Njutnovi zakoni .....	55
	Prvi Njutnov zakon, inercijalni sistemi.....	55
	Drugi Njutnov zakon.....	59
	Drugi Njutnov zakon u neinercijalnim (ubrzanim) referentnim sistemima .....	63
	Težina, teška i inertna masa .....	64

Gustoća, specifična težina, specifična zapremina .....	66
Treći Njutnov zakon (zakon akcije i reakcije).....	68
Impuls sile i količina kretanja .....	70
Zakon održanja količine kretanja .....	72
Primjena zakona održanja količine kretanja.....	75
Sile trenja .....	77
Suho trenje klizanja.....	78
Trenje kotrljanja .....	81
Otpor sredine .....	81
Sile kod kružnog kretanja.....	82
Tehničke primjene centrifugalne sile .....	86
Mehanički rad .....	88
Snaga (Efekat).....	91
Energija.....	92
Kinetička energija .....	93
Potencijalna energija .....	94
Gravitaciona potencijalna energija.....	95
Elastična potencijalna energija .....	96
Zakon održanja energije .....	97
5. TOPLOTA I TEMPERATURA .....	100
Temperaturne skale.....	100
Celzijusova temperaturna skala.....	101
Reomirova temperaturna skala.....	101
Farenhatjova temperaturna skala .....	101
Termodinamička temperaturna skala.....	101
Termometri .....	102
Živin termometar.....	103
Gasni termometar .....	103
Metalni termometar.....	104
Termometar sa električnim otporom .....	104
Termoelemenat.....	104
Optički pirometar.....	104
Specijalni termometri .....	105
Promjene dimenzija čvrstih tijela s temperaturom .....	106
Linearno širenje .....	106

Promjena površine čvrstih tijela s temperaturom .....	107
Promjena zapremine čvrstih tijela s temperaturom .....	108
Termičko naprezanje .....	108
Bimetali .....	110
Promjena zapremine tečnosti s temperaturom .....	110
Anomalija širenja vode .....	112
6. KINETIČKA TEORIJA GASOVA .....	114
Raniji pogledi o prirodi toplote .....	114
Braunovo kretanje .....	114
Molekularni zraci, Šternov eksperiment .....	115
Osnovne postavke kinetičke teorije gasova .....	116
Džul - Bernulijeva jednačina .....	116
Srednja kinetička energija molekula i temperatura .....	118
Brzina molekula gasa .....	120
Izvođenje empirijskih zakona stanja gasa pomoću zakona kinetičke teorije gasova .....	121
Bojl-Mariotov, Gej-Lisakov, Šarlov zakon .....	121
Avogadrov zakon .....	122
Daltonov zakon .....	123
Grahamov zakon .....	123
Principi ravnomjerne raspodjele energije, unutrašnja energija idealnog gasa .....	124
Princip ekvipartacije i odnos specifičnih toplota .....	125
Maksvelov zakon respodjele brzina .....	127
Srednje brzine molekula i najvjerojatnija brzina .....	130
7. PRENOŠENJE (PROSTIRANJE) TOPLOTE .....	134
Načini prenošenja toplote .....	134
Provođenje toplote .....	135
Videman- Francov zakon .....	138
Prenošenje toplote strujanjem .....	139
Prenošenje toplote zračenjem .....	140
Zakoni zračenja .....	142
Apsorpciona i emisiona moć zračenja .....	142
Kirhofov zakon zračenja .....	144
Štefan-Bolcmanov zakon .....	146
Vinov zakon pomjeranja .....	147
Rejeli-Džinsov zakon .....	148

	Plankov zakon .....	149
8.	MEHANIKA LOKOMOTORNOG SISTEMA ČOVJEKA .....	154
	Elementi lokomotornog sistema .....	154
	Zglobovi .....	155
	Dvoosni zglobovi .....	155
	Višeosni zglobovi .....	156
	Mišići .....	156
	Prosta poluga .....	157
	Klasifikacija prostih poluga .....	158
	Klasifikacija poluga po vrsti .....	158
	Sistem poluga .....	160
	Biomehanički aspekt osteogeneze .....	162
	Mehanički model adaptacije forme kosti .....	163
	Međumolekulske sile .....	164
	Priroda međumolekulski sila .....	164
	Elastičnost i plastičnost .....	165
	Elastičnost pri istezanju i savijanju .....	166
	Hukov zakon za savijanje .....	167
	Energetika koštane frakture .....	167
	Impulsna sila .....	169
	Biomehanika tečnosti .....	171
	Njutnov zakon viskoznosti .....	171
9.	OSCILATORNO KRETANJE .....	173
	Uopšte o oscilovanju .....	173
	Harmonijske oscilacije .....	175
	Brzina i ubrzanje kod harmonijskih oscilacija .....	176
	Energija harmonijskog titranja .....	179
	Harmonijski oscilator .....	181
	Matematičko klatno .....	183
	Fizičko klatno .....	186
	Reverziono klatno .....	188
	Torziono klatno .....	189
	Primjene klatna .....	190
	FUKO-vo klatno .....	191
	Određivanje momenta inercije pomoću klatna .....	192

10. TALASNO (VALNO) KRETANJE .....	193
Spregnute oscilacije.....	193
Prostiranje talasa u elastičnoj sredini .....	194
Linijski talasi.....	195
Transverzalni talas.....	195
Površinski i prostorni talasi .....	198
Brzina prostiranja talasa .....	199
Jednačina ravnomjernog i sfernog talasa .....	203
Jednačina ravnomjernog talasa koji se prostire u proizvoljnom smjeru.....	209
Opšta talasna jednačina .....	210
Energija talasa, fluks energije, intenzitet talasa .....	212
Apsorpcija energije talasa.....	217
Hajgensov princip .....	218
Odbijanje (refleksija) talasa.....	219
Prelamanje (refrakcija) talasa .....	222
Savijanje (difrakcija) talasa .....	224
Polarizacija talasa .....	225
Interferencija talasa.....	226
Stojeći talasi.....	230
Jednačina stojećeg talasa .....	232
11. ZVUČNE POJAVE .....	234
Priroda zvuka, opseg frekvencija zvuka .....	234
Postanak i širenje zvuka .....	234
Zvučni talasi .....	235
Brzina zvuka .....	238
Odbijanje, prelamanje, savijanje i interferencija zvuka .....	240
Zvučni udari .....	242
Vrste zvuka .....	243
Oscilovanje žica .....	244
Oscilovanje štapova.....	246
Oscilovanje vazdušnih stubova.....	247
Oscilacija ploča i membrana .....	249
Rezonancija i rezonatori .....	250
Dopler - fizoov efekat.....	253
Osjećaj zvuka .....	255

Apsorpcija zvuka.....	257
Ultrazvuk.....	259
Primjene ultrazvuka.....	261
12. OPTIKA.....	263
Uvodna razmatranja.....	263
Pravolinijsko prostiranje svjetlosti.....	264
Brzina svjetlosti.....	266
Remerova metoda.....	266
Majkelsonova metoda.....	269
Optika pokretnih sredina i teorija relativnosti.....	270
Specijalna teorija relativnosti.....	271
Galilejove i Lorencove transformacije koordinata.....	271
Posljedice Lorencovih transformacija.....	275
Duplerov efekat u optici.....	278
Fotometrija.....	279
Fotometri.....	286
Geometrijska optika.....	287
Odbijanje (refleksija) svjetlosti.....	288
Ravno ogledalo.....	290
Zakovitosti kod ravnih ogledala.....	291
Primjena ravnih ogledala.....	293
Sferna ogledala.....	293
Ispupčeno ogledalo.....	295
Jednačina sfernog ogledala.....	296
Ispupčeno ogledalo.....	297
Likovi kod sfernih ogledala.....	299
Likovi kod udubljenog ogledala.....	299
Primjene sfernih ogledala.....	301
Prelamanje svjetlosti.....	302
Totalna refleksija.....	305
Laser.....	307
Karakteristike laserskog zračenja.....	310
Primjena lasera.....	311
Holografija.....	311
Opći biofizički osnovi laserske diagnostike i terapije u medicini.....	313

	Interakcija laserskog zračenja i biološkog tkiva .....	314
13.	ELEKTROMAGNETIZAM.....	319
	Struja i otpor .....	319
	Gustina struje.....	321
	Električni otpor provodnika. Omov zakon u diferencijalnom i integralnom obliku .....	323
	Zavisnost otpora od temperature. Supraprovodnost.....	326
	Supraprovodnici.....	327
	Omov zakon, linearni elemnti električnog kola.....	328
	Džul - Lencov zakon .....	329
	Rad i snaga električne struje.....	332
	Provodnici, izolatori, poluprovodnici.....	333
14.	KOLA JEDNOSMJERNIH STRUJA .....	338
	Elektromotorna sila .....	338
	Omov zakon za nerazgranata strujna kola .....	339
	Razlika potencijala, kolo sa nekoliko izvora EMS .....	340
	Kirhofova pravila .....	342
	Redno i paralelno vezivanje otpornika .....	344
	Redno (serijsko) vezivanje otpornika .....	344
	Paralelno vezivanje otpornika.....	345
	Mjerni instrumenti.....	346
	Struja punjena i pražnjenja kondenzatora .....	351
	Magnetno polje .....	355
	Lorencova sila.....	360
	Specifično naelektrisanje čestica .....	362
	Bejnbridžov spektrograf masa .....	363
	Ciklotron i sinhrotron .....	364
	Magnetne boce .....	366
	Holov efekat.....	368
	Dejstvo magnetnog polja na struju .....	369
	Strujna kontura u megnetnom polju.....	371
	Potencijalna energija strujne konture u magnetnom polju .....	372
	Magnetno polje struje - Amperova teorema.....	373
	Bio-Savar-Laplasov zakon.....	373
	Primjena Bio-Savar-Laplasovog zakona.....	375
	Magnetna indukcija beskonačnog pravog strujnog provodnika .....	375

Magnetna indukcija kružne struje .....	376
Međusobno djelovanje magnetnih struja .....	378
Amperova teorema .....	381
Magnetna indukcija solenoida i torusa.....	383
Elektromagnetizam .....	385
Elektromagnetna indukcija.....	385
Faradejevi eksperimenti.....	385
Magnetni fluks.....	387
Faradejev zakon indukcije .....	388
Lorencovo pravilo .....	390
Vrtložne ili Fukoove struje.....	392
Skin efekat.....	392
Indukovano električno polje .....	393
Betatron .....	395
Magnetne osobine materijala.....	396
Magnetne osobine atoma .....	396
Orbitalni magnetni moment elektrona.....	396
Spinski magnetni moment elektrona.....	399
Ukupni magnetni moment atoma.....	399
Magnetizam jezgra .....	400
Klasifikacija magnetnih materijala.....	400
Magnetizacija.....	401
Dijamagnetizam .....	403
Paramagnetizam.....	409
Feromagnetizam.....	411
Magnetna histereza .....	413
15. OSNOVE KVANTNE MEHANIKE .....	415
Toplotno zračenje i klasična fizika .....	415
Planckov zakon toplotnog zračenja .....	416
Fotoelektrični efekt i klasična fizika.....	416
Einsteinova teorija fotoelektričnog efekta .....	417
Dualna priroda elektromagnetnog zračenja .....	418
De Broglieova hipoteza o valnoj prirodi čestica .....	418
Fizičko značenje čestičnih valova .....	420
Heisenbergov princip neodređenosti .....	422

Schrödingerova valna jednačina.....	424
Atom i procesi u atomu .....	425
Rutherfordov nuklearni model atoma.....	425
Linijski spektri atoma .....	426
Bohrova teorija atoma.....	427
Atom u kvantnoj mehanici.....	431
Spin, Paulijev princip .....	433
Kvantni prijelazi u atomu.....	435
Luminiscencija .....	436
Stimulirana emisija zračenja .....	437
Laseri i njihova primjena .....	438
Magnetne osobine atoma .....	440
Magnetna rezonancija .....	442
Elektronska paramagnetna rezonancija .....	442
Nuklearna magnetna rezonancija .....	443
16. OSNOVE NUKLEARNE FIZIKE.....	445
Građa atomske jezgre.....	445
Međudjelovanje nukleona u jezgri.....	447
Energija veze jezgre i defekt mase.....	448
Nuklearne reakcije. Nuklearna energija .....	449
Radioaktivnost .....	452
Zakoni radioaktivnosti .....	454
Radioaktivni nizovi .....	455
Primjena radioaktivnih izotopa u medicini.....	456
Elementarne čestice .....	458
Čestice i antičestice .....	459
Kvarkovi .....	461
1. LITERATURA .....	463